

Sekōrōrō tribe history and misc data

A13/8/116

J.M. Mothsana

11 pages.

K34/116

s837(4)

1.

0-10

Banarene ba ga Sekōrōrō:

Ditaba tša mokhōkolo Masedi.

- Moroto wāgoe ke Makwa. O bolothe ga khosi Mathibe. Kano ya Moroto wa bona ba o tšere go ba ba go bolotša ke Timamogolo, ge a thoga Mothapune. Ge Timamogolo a thoga Mothapune, go ya TheGorwana, bale ba be ba rorela Lethaka. TheGorwana, Moraka o gakōthwe ke bona Makwa; go bolothe basadi, go be go the na banna. Masedi yena o bolotšitše ke khosi Mathibe. Mathibe yena o be a dula ga Mkwana, ka thase ga Kolokotone. Mathibe bale ba go bolotša, ke yena ba tšere leina la Moroto TheGorwana; go bae ba go gakola Moraka. Ka Lethaka e bile Makwa e le Meroto ka Mebedi. Mathibe ngwana wāgoe ke Shikwane, Phasha; o dula Phokene, ka thase ga Kolokotone, le o tšere leeto o feta nagene ya ba ga Nkwana, go ya go kwa ka thefate tha go ya ga Mafefe.

- Timamogolo papagoe ke Mathsenwane. Mathsenwane mmagoe e ke Madishego. Madishego yena o tswalwa ke Mokhomana wa ga Thebela (Bakhaga). Khosi Mathsenwane yena o thakisitše kuċu ke Maswatse. Maina a Maswatse, ke a: ba ga Nkwana, le ba ga Zulu, le ba ga Manasa, ke bona, ba ba thakisitšego ditšhaba; ba be ba goma ga Letswalo. Bana ba Timamogolo ke Mamatime, o be a tšerwe ke Khautšwana. Yo mongwe o be a tšerwe ke Mokhomana wa Bakhaga e be e le Mamothou; yo mongwe ke Pulane, o be a tšerwe ke mokhomana wa ga Thebela. Yo mongwe ke Thesego; Thesego yena e be e se madi a bae ba bararo; yo mongwe ke Rakholokwana, ba bararo bae ke bona bana ba Mathsenwane. Rakholokwana yena thereto tha gagoe ke the:

Ke nna Rakholokwana a lentšwe

Thapa la go sita banna go phosa.

Thaloso ya thereto: Ke gore le ge le ka rata le ka the diye thelo, ke nna khosi ya lena. O be a bolela bjalo go bagwera ba gagwe. Rakholokwana e bile khosi mengwaga ye metelle; yena Rakholokwana ngwana wa gagwe ke Maditjomporo. Maditjomporo o be a hwa levenkelene la basi Jack. Batho ga the Gorwana ba be ba

s837

eya thepalone, Jeremane. Ge ba khutšitše mo levenkene ba tha letethe magoro a mangwe; yena a thoma ke go dikululoga. O be a khogile piipi, batho ge ba makala ya ba ke moka a o ya hwa; e be e le yena keta-pele ya bona levenkelene la Jack le khaiswi

4. le noka ya Salate. Ke lona levenkele la pele nage ne ya Makhutšwi. Mo levenkelene la Jack ba be ba rerile gore batho ka moka ba the bege palo. Ngwana yo mongwe wa Rakholokwana ke Thekhoru; yo mongwe ke Mantšopi. Ka moka ba hwile e le masogana. Ba be ba esu ba nyala basadi. Basadi ba Rakholokwana ke Malehu, wa bobedi ke Masodi. Masodi yena papagoe ke Maphampha. Masodi mogatša Rakholokwana ngwana wa bona ke Mokhotho. Methene yeno ke ena yo a tswanethe go golela khosi Mathsenwane. Khosi Johannes Thekhalabjana e be ya re mabaka age a e ya go hwa yena o be a botša banna gore Mokhotho a sale a pasope Mathsenwane. Mokhotho le yena o be a bitšwa a le Thekhowene a bitša ke yena Johannes

5. gore o sale o lele Mathsenwane. Ka di 4-6-49 lekhotha la Banarene ba ga Sekōrōrō le be le thakane ka khorone ya khosi Mathsenwane. Lekhotha la Banarene (Advisory board) lekhotha la dikelētšo lona le rerile ka gore khosi Mathsenwane le L. Lepono Matho a the a dule le khosi. LLepono yena a re bitšane Mokhotho, ke yena a tshwanethe go go pasopa khoro gore a lele Mathsenwane; lekhotha la re le wena L. Lepono e ba o tswere, yena a re ke nna mokhalabje, fela mitšene a boye gae. Lekhotha la thaba. Lekhotha la Banarene go be go thakane le Mandona Mothabe, Nakampe le a ba bangwe le (Reverend, Moruti) Sebashe, moruti wa M.E.A. gore a

6. the go tšwarela khosi Mathsenwane thetulo tha borena. Lekhotha la Banarene le be le thakane ka di 4-6-49 batswari ba lekhotha, Lepono, Z.S. Rakhoale, dindona le tsona di be di thakane ka a moka. Mongwadi, Secretary, J.M. Mothana; modula thetulo, Chairman Able Mothabe. Lepono yena o tswala ke Timamogolo. Basadi ba Lepono ke basadi ba babedi; wa pele ke 'Mampō le lengwe ke Mathawa, leina go tumile la Mmampō. Papagwe ke Monyame, ke mokhomana wa ga Nkwana. Monyame yena papagagwe ke Makashala wa ga Nkwana, lehono ba dula ka fathe ga thaba ye leina la yona ke Kolokotone, o feta gona ge o eya go kwa ka thefate tha go ya ga Mafefe.

MEM

/Mmampō.....

Mmampô yena ngwana wa gagwe ke Thekhobane, le moruti tichere

7. Z.S. Kakgoale wa thekolo tha Moshate, le (secretary) wa lekhotla la Banarene e be e le J.M. Mothsana. Able Mothabe, chairman; mongwadi J.M. Mothsana. Yena o dula khaisi le L. Lepono ka moe go be go dula khosi Johannes. Modula thetulo Able Mothabe yena o dula moswa Morola, Noka ena yona e thomega ka thase ga dithaba ela e labile bothabela; yona e thakana le Makhutšwi, noka ye kholo fathene la Makhutšwi.

- L. Lepono yena o dula ka thekotini, khwitini ya Malobe. Malobe yona e tsela Segoi. Khwitini ya Segoi ke moe go bego go dula khosi J.H. Thekhalabjana. Yo Lepono yena ke mokhomana wa bo borena. Ngwana wa gagwe yo mongwe ke Nnke. Ke bona bana
8. ba Lepono. Mosadi yo mongwe wa Lepono ke Mamokone, yena o tswalwa ke ba ga Moagi bakhomana ba Makhutšwi. Mamokone yena o thathamana le bo-Diose ka malapa; papa bona ke Leruma. Yena bo ngwanabo ke DiOSE le Bokhwadiyamotše wa ga Mogale, bakhomana ba Makhutšwi Khwadiyamotše yena o be a dula ka bodikela bja Lekhane. Leshaba la ga Mogale le fedile gona moe a bego a dula gona, ba hwile ka morago ga lehu la khosi Thekhalabjana. Morwa Khwadiyamotše ke Namanyane le Matšona, ba ne ba dula bodikela bja Lekhane moe lehono go agilego Lepono. Ke bona bakhomana ba Makhutšwi, bontši bja bona ba hwile, go sethe bana ba bona. Marole ke yena morwa Khwadiyamotše, o dula nokene ya Morala, yo mongwe ke
9. Mogalatšothe. Moratho wa Mogalatšothe ke Mamogale. Mamogale yena ke lehodu, yena o ya otswa. Ka thelemo tha 1949 o kile a thena nthone ya monna yo mongwe a tsia dikobo le dichalete a tšuba ntho a tšabela Mabulane le gore o be a bereka ka ga Mafefe le gona go kwala gore o be a utšwa. Motho yooe ke lona lehodi, le dikhomo ge a ka di bona di le phulone o ya di gapa gore di rekiswe; dikhogo le tšona ge di ka ~~kakx~~ thena ka nthone, kapa a e bona mo gae go thena motho o ya bolaya. Motho yooe Mamogale o thopa batho ka moka. Ka tsatši le lengwe o kile a ya ka Palloone, ge a thene levenkelene le le bego go rekisa morwa Mose yena a re go morwa Mose, "ke wena mane? A re, (who are you?) (who are you?) A galefile. Ka nako ya bosego/o be a tšwere Thotši a tšia tšipi
- 10
MMM
- 10/ya tharatha.....

- ya tharatha a phereketša lebatl, la ntho. ya gagoe a lata levenkele, ge a fitha a phsaya lefasetšre. Morwa Moše ge a okwa gore yena o phsaya levenkele morwa Mose a thaba mokgōsi gore motho soono. Yaba o sita go thena ka gare, monna wa levenkele a kwella ke motho wa lekhowa; la tha le tšwere thotsi; ge le thile morekisi a galefa. Ge a bona thotsi a lemisa lerumo a gopola gore ke lehodu; ge lekhowa le thene la re: "Go rene" a humola: "Ho rene." A tšoga yaba o bitsa ka leina, yaba moe morekisi arabang. Lekhowa la pherekolla ntho, ba ya levenkelene ba hwetša lefasethere le phsayegile, yena yaba o ile. Yena o thomile bohodu e the ngwana, bjalo o re ke yena khwara mapodisa ba thoropone (Lyesdorp)
11. le bona o ba tšwarisitše bothatha ga ba mmone. Yena o thepela bosego, mothegare o ya ethela. Yena o tšere mosadi Phokene, le yena mosadi wa gagoe o be a dula gona moswa Morola. Ba ile ba mo raka le yena, go kwala gore ke moloi; lehono yena Mogale, Mamogale o agile thefatene tha thaba ya lekhalene le Maubanene.
- Khale-khale mosadi o be a nyalwa ka matšepe. Le molato motho ge a ne molato o be a no lefa ka ona matšepe. E be e le tsona dikhōmo tša gona. Matšepe go be go rula Batswetha. Batswetha ba be ba khona go dira mouba ka mokhopa wa khomo. Mokhopa ba be ba u phutha ba o roke; ka gare ba thwele mabjane ba o thatse ka
12. ona o kokomoge, ba roke, ba siye leshoba ka le tii, ba nyake lenaka la phalafala. Ka lona ba phule leshoba, leshoba la lenaka ba thentše moe ba silego leshoba la mokhopa. Ba epe mo fathe, ba epe molete o mogolo bjalo ka wa thakadu. Ba eye ba re kowa pele ba phule mogoke the nago lenaka la phalafala, ba nyake dikhonye ba gotšetše mollō, o re mola o thuka e le magala ba phusheletse mollō ka mobu, ke moka go sale magala a mantšī, ke moka ba khopelle ba rwale ba eye moe ba berekago ba gotšetše mollō ka moleteng. Ye re mollō ge o thuka ba tsekheletše mokhopa ka matsogo ka go beya matsogo ba emisa; ke moka ka lenaka lona le rwale moyā o thene mollōne. Ke moka mollō o thome go tuka, ba tsekheletše e le
13. ba bantšī. Batshwetha bona e be e le batho ba ba thepela go Bashoma moe go bego bonwa lethapa. Ke bona batho ba ba bego ba

s837

thusa thetšaba tha ka bothabela. Bathswetha methe ya lehono ba dula ka thoko ya (North) borwa, go feeta doropone ya (Tzaneen). Bathsetha ba be ba thwela magala aoe a thimilweng ka moletene. Ba thwele ka bontšhi, magala a mollô. Ke moka ba thome go besa kwari ya mathapa, ba kabe kwari ya mathapa ka dikabo, ba khotše ka mathapa. Ge ba khatša e be thelo the the momagana go ge ba bona gore ke manyelo a mantšhi ke moka ba rule e be tsipi. Ke moka ba thome go rula matšepe. Bathswetha ba thome go rekisa mabele le go nyala basadi ka ona. Bathswetha ke bona ba ba thibilego pele go rula matšepe ka kwari. Kwari ke lethapa la

14. makhakha thepa go kwala gore ba be ba le epa fathe, ba be ba tha rate gore moe ba epago gona go thebje ke batho; go kwala gore ba be ba ekwa le lona Bothswetha.

Molalene wa lekotha le wa Sagale go kwala gore tsipi e ya hwetšwa, moe ba Makhutšwi ba go fetša Maswatse le go ya Phalaborwa. Mekoti ya gona e fyalafyethe le ba ba bego ba go theba ba hwile. Molane wa Hobarene ke moe Maswatše ba kile go ba thagela, batho ba Makhutšwi ba tšaba le noka ya Makhutšwi; ba kwa ka thefate tha go ya ka Mashilu. Batho ba ba bego ba dula thethopone ke bona ba go thobela ba Makhutšwi mokhoshi. Mokhoshi

15. wa go seba ge ba bona Maswatšwi.

Mokhoshi go be gwa thaba ba ga Mothsana; khosi go be e le Mathsengwane bona ba be ba dula Thethopone; bona bo Mawetše le bo Mphokolo, bo Kapei le bo Mathibe ba be ba dula khaiswi le Maitšene, go a kwala gore banna bana e be e le ba gole, go kwala gore banna ba ba ga Mothsana e be e re ge go aloswa dikoma bana ba bona ba be ba emela thoko e tee go emela thoko e tee ka the-bona ba be ba kwara Mapesho a Ditsipa tša dinkwe go tumisa monyanya wa koma ba e thetha ka direto. Thereto tha bona ke the:-

Ke rena Thethopo tha Ramothemela

Tha Ramoshabela, tha Ramoshabela wa nkwe

Tha Ramotšiti molelle.

16. E be e le bagale ntwene ya marumo. Khorone ya bona ba be ba tumisega ka mathatha le ka bothale ba bo bona ba banwe ba hwile

- ka bjona bogale, ba be ba ~~xx~~ tha rate go phalwa. Khosi Timamogolo o be a ba tsipile ka go bona bothale bja bona. Khorone ya bona yo mogolo ke Mantho ngwana wa gagoe ke Mathibele, mmagoe ke Mamabogo khaitšedi ya Timamogolo. Mosadi wa Timamogolo Masodi, yena Masodi o dula khaiswi le khweti ya Malobe khaiswi le L.Lepono. Ke ena yo sethego ka thekotini thegwai e ela e libile nokene ya Makhutswi, Makhutswi e thakana le Morola. Makhutswi yona e tsela Lepelle, Lepelle yona e fologela khaiswi le Mametje. Lepelle e kwa Mabulane (Penge) yona Lepelle e tsela ke Tubatse. Tubatse
17. kona (Setilpoort) ke noka ye kholo, Maburu mo khwini ya Tubatse ba lema koro le mabele le lelefole. Dikhomo le dipudi di a hwetšwa ka bonntsi, di fula kwitini ya Tubatse. Naga ya Tubatse e ya fisa kudu ge e le thelemo, Tubatse e na le leporogo le legolo mebothoro le dikoloi di tsela gona ge di eya Pietersburg. Khalekhale ge Maburu ba thesu ba tha e be e le naga ya ba Mothsana le ba ga Moraba ge o thoga ga Mothsana o thena ga ba ga Moraba ge o thoga ga Moraba o thena Mabulane. Mabulane ke maene go epiwa Nthsotsika kapa (Asbestos), ge o thoga Mabulane o para dithaba o libile (North) goba borwa, ge o feditse go para dithaba o theogela lefathene la Makhutswi moe go agilego dikhosi tša ba Makhutswi.
18. Methene ya ge Makhowa ba thesu ba thena lefathene la Tubatse thethsaba tha ga Mothsana le tha ga Moraba ba be ba buswa ke khosi Mathsengwane I. Thetshaba tha Tubatse the buswa ke Thoropone (Lyedsdorp). Ke k moe lehono ba thela gona. Doropone ya (Lyedsdorp) lehono go na le mebaene go epiwa chaletse, naga yena ke leganata, diphoofolo di gona, dipitsi le dithothwa le diphala-fala le ditau. Mmuso wa Doropone (Lyedsdorp) ke ona o o thibelago gore diphoofolō tsa se thepe ka go bolawa. Kudu moe go thenago noka ya Salate lehono nokene ya Salate go na le dintho tša masole a Makhowa. Nokene ya Salate le Makhutswi Makhowa ba lema ditapola le mabele
19. le bo Manko le dipopo. Di posiwa Ofcolaco go ya setishini Letaba, Trichardtsdal, ke moe go posago Maburu a lemago nokene ya Makhutswi Trichardtsdal. Maburu ke moe lehono ba bethago dipolanka ba rema nokene ya Tsolamethe le Makhutswi. Makhutswi yona e na

/le methumi.....

le methumi le mego (fig tree), ke methare ya lefoka a mangwe mapolanka ba rema thabene ya Mammotwane; ke moru o mogolo o na le dithare tse ditelle botelle bja dithare tsa moe Mammotwane bo bjalo ka pilikomo fela, ka go tia di feta pilikomo. Ke moe ka selemo tha 1938 mmuso wa gore le ke la rema dithare le ka bolaya methe. Batho ba Baso ba ile ba boloka molao wa Dikhosasa, lehono Maburu bona ba rema khaiswi le Mametje.

20. Mametje yena le thetshaba tha gagoe bona methe ba kha Lepelle, ba ga Mothabe bona ba kha meethi, nokene ya Morola. Ga Mothaba go na le thekolo leina la thekolo ke Sekōrōrō School, ke thona thekolo tha leshaba la Banarene, ke thona thekolo tha pele. Ndonga ya gona ke Mothabe, bona ba buswa ke Mathsengwane II, morwa Thekhalabjana Johannes Matho ka Mahlo. Yooe morwa Thekhalabjana yena o dula Mosunana, ke moe agilego gona ka fathe ga lekhane. Lekhane ke moe lehono go na go le pakane ya Lorrain le Balloon le lekheshene (Location) la Sekōrōrō. Mantjana yena o dula Moswaswa ka fathe ga Theribane le Rakubu; go na le thefate the
21. ba Makhutswi ba bego ba ekwa ka thona ge ba tshaba Maswatse go ya Lewa le Molora. Ke moe go bego pologa ba Makhutswi ka fathe ga Magokolo. Magokolo ke yona thaba ye kholo lefathene la Makhutswi. Magokolo e na le nokana tse dinntsi; dinoka tsona di tsela Makhutswi. Magokolo e na le phefo ya go ponya kudu ka nako ya Marega. Dithare ga di gona ka gedimo ga yona; dipela, dikolobe ke tse dinntsi mo go yona le ditsoho. Khale-khale ba Makhutswi ba be ba e ya go tsoma ditholo ka gedimo go Magokolo. Ke moe go bego go tsoma Madika le bagwera ba babego ba bolotsa ke bo-Mathsengwane le bo-Timamogolo le bo-Rakholokwana, ge ba be ba thaditsi ka Thegorwana khaiswi le Thedikwe. Lehono ga go na
22. thela ya go ya le Mathabo le ditholo di tsabethe khole. Ditholo e be e le yona pheko ye kholo ge ba nyaka go nesa pula. Methene yeno ga go na batho ba ba tsebago go nesa pula ka meswane ya tsōna. Ditholo di hwile le bona bo Timamogolo; pula le tsōna di fo na ka go rata ga tsona ke gore pula k ya methene ya bjano e no nesa ke ona Modimo. Pula le ge e tha ka thefako ga gona yo a ka

thibelang. Thelemone thena tha 1949 thefako go nele tha Mathapa a magolo, the be the bolaya dikolobe le dikhogo, go the na yo a rego a ka the thibela, the potile le dintho tsa go agiwa ka maleke.

23. Ntho ya go rulela ka mabjanye the there go tia tha phula, the thene ka gare; batho ba batala le bona the the ba makatsa ba e re mengwagene yeno go rene e le mathapa a magolo-golo, le bona ba re re tho rene ka thefako ba gopola magosi a khale, thefako the be the lekana le fiti-pollo ka bogolo, the phathola le dithare. Dikhosi tsa bjano ba gakilwe go thogela ka Timamogolo wa Makhutswi yena Moriri-thebeudi. Ke ~~xna~~ yena yo a bego a theba dipheko ka mefuta-futa, o hwile a tha thalotsetsa bana ba gagoe, ka gore le bona bana ba gagoe ba be ba tsabana le tsona dithare, gape dipheko tsa pula di diya gore motho e be thetheela a pherekanye ke tsona
24. dithare. Dithare tsa pula di nyakega go motho yo mogolo yo a tha bonego ge e le wena lesogana wa shomisa dithare motho a gago a bone ke moe di tsinyago motho. Motho o no dula a e kwa megokho ke moka matho o na a lla ka tsona. Dithare ga di nyakege go motho yo a tha tiilego le gona di shumiswa ke bona bakhelabje. Pula e be e nesa ke Shitheshethe, e be e le mokhalabje wa ga Sodi, yena o be a dula Lekau khaiswi le Malobe; o hwile go thokile wa go thena legatone la gagoe.

Tsena ditaba ke tsa Ditsepu. Moroto wa gagoe ke Mangana, re bolotsitse ke khosi Rakhokwana. Mangana o na ba bolotsitse ke Matuba ge ditsepu ba bolla Mogwashe e be e le Mantsope.

25. Mantsope yena ke morwa Rakhokwana. Mantsope yena o hwile khautswana; mosadi wa gagoe ke Tshakala. Tshakala yena e be e le wa Motupa. Ngwana wa Mantsope ke the a gothe, the a gothe yena o be a tserwe ke Taola wa ga Shai, yena lehono o thadile, o tserwe Phokene. Ngwana wa gagoe e be e le Mashupulle. Mashupulle yena o tserwe mosadi wa gagoe ka ga ba ga Mathaba, ba ga Mathaba ke bona bakhomana ba Makhutswi. Mogatsa Mashupulle ke Mmabareki, Mmabareki papagoe ke Malebogo o be a dula Moswaswa. Ditsepu yena o bolotho ga Mothaba. Re bolotsitse ke Thekwatapene. Thekwatapene yena ke ndona ya ga Mothaba, o be a dula khaiswi le

26. kereke ya Sione; kereke ya Sione e khaiswi le noka ya Morola. Ditšepu yena papagoe ke Monare, Monare yena o hwile Jeremane ka ntwala ya Jeremane ba be ba kwile thepalo. Monare yena papagoe ke Morwankhona thefane tha gagoe ke wa ga Molamodi ba be ba dula Mokwena. Ditšepu yena ngwana wa gagoe ke Thesele yo mongwe ke Masilo. Ditšepu yena o re khosi Rakholokwana yena o be a theba go nesa pula. Rakholokwana o be a theba mabaka a go lema ge thelemo the thena o be a lokisa dipheko tša pula. Pula ge e na ka thefako goba le maduma le diphefo yena o be a di raka ka dipheko tša gagoe. Methene ya ge go tha busa Rakholokwana batho
27. ba be ba tšwara mabele a manntši go feta methene ya lehono. Batho ba khale-khale ba be ba lema ka Matsepe a diatha, ba be ba tha khone go pana dikhomo. Ditšepu yena o thalosa gore dikhosi tša methene yeno ga ba thebe go nesa pula bona ba re pula e nesa ke Modimo, le gona ga ba thebe go rapela Modimo wa Diolwana, Medimo ya Diolwana ke ona o o bego o diya gore ge ba rapethe pula e be e na, ba be ba khobakana lapene la Khadi moe go nego tho na theolwana. Theolwana ke thelo the ba bopago ka diatha; ge ba phasa pheko ya Theolwana ba khobakana ka lapene la Khadi ba opa
28. diatha ba ba opella kopelo ke moka ba re Badimo lalane, Badimo lalane. Ba opa diatha Khadi yona e phasa ka methe, Khadi e mome metha e tswela moe go bopilwego thona Theolwana. Modimo wa Theolwana ba phasa le ge e le ka bjalwa goba ka khomo ye ntšo goba nku ye ntšo ge ba e ja nama ya ba phasitšego dipheko ka yona. Nama ga e lwokwe ka letswai, ba e ja e thena letswai. Methene yeno ga go tha khona motho go rapela Medimo ya Diolwana le gona magosi a lehono ba gakilwe ke go rapela Medimo ya bo-rramogolo wa bona le gona ga ba theme kereke ke gore ba fyethe.
- Ditšepu yena moshomo wa gagoe ke go loga diroto. Diroto ke
29. rutille ke mokhalabje Mathou. Diroto tša ka ke bona bokaone ka tšona ke nna mokhalabje ke khona go loga diroto. Diroto ka tšona ke ya rekisa, tše dingwe ke rekisa 2/6, 5/- le go fitha ka lesome la mashelene 10/-. Ge ke ruta go loga theroto ke be ke dula Lekau. Lekau ke ka thetholo ga Malobe. Malobe ke moe e bego e le thekantse tha baloi, lehono Ditšepu o dula Balloon

s837

khaiswi le ga thebopela. Mo ga Thebopela khale-khale go be go ena baloi kudu; batho ba ga Thebopela ba be ba loyana ka ditshwene. Ka tšona ditshwene di be di thotha le mahjalwa.

30. Tshwene e be e botšwa ge bjalwa bo bethe gore e thene ka pitsene gore mokhafa a mabele a sale mmalene wa tshwene ke moka tshwene e botswe gore e thene ka pitsene e akwa e udumetša e boyele e thene e udumetše go fithela ge bjalwa bo loka. Ke moka monye wa yona ge e feditše ga e botše gore e lethe. Monye wa tshwene a e khele e nwe ge e nwele e outwe ka disegone. Yona tshwene ga e bonwe, ge e ka bonwa ke motho e tha thotha, motho yowe a e bonego o tha hwa, kapa yona tshwene e go khele bjalwa e go folarele e go fe bjalwa ge wa gana yona e ya kwata, ge o ka
31. amogela e be e re go yoe a e bonego o there o bonene ge o ka re nka there ke bone thelo e ya go pasopisa, fela ge o ka gana go amogela ge o fitha ka gae ke moka o ya hwa. Maina a ditshwene ke tshwene ya Mamogelele. Di be di phela thabene ya Lekhane le Lephatsi. Ditšepu yena o re khale-khale go kile gwa wa thala ye kholo leina la thala ke thala ya Matsona. Thala ya Matsona e be e thene ka gore thelemo ka moka pula e be e tha ne, dikhomo le tšona tša thoma go hwa le batho le bona ba be ba e hwa ka baka la thala. Batho ba be ba phela ka mekhopa ya dikhomo, mokhopa
32. wa khomo ba be bo karapa ka methi ge ba feditše go o karapa ba o thwale ka lehuduni ba o sethe ka mothe. Ge ba bona gore o kaone ba o thwale ka pitsene ba gotšetše mollô o mogolo. Ge mokhopa o bukwa ba tšele letšwai ba thome go phoka mothopu (soup) ge mokhopa o bukwaile ba o thathole ba je. Ba be ba phela ka mekhopa ya dipudi le ya dikhomo go be go thena mo ba ka rekago mabele. Mabele ba be ba lata Mapulanene. Batho ba be ba e hwa thelene ge ba e ya Mapulanene. Ke moe go bego go kwala gore mabele a gona ka thala ya Matsona e be ye fatša thetshaba the
33. thenntšfi. Ka morago ga thala ya Matsona pula e be ya ba e nntšfi batho ba ba le mabele a mantšfi ka kudu. Batho ba be ba bolaya maraka, maraka a be a makatša batho. Maraka e be e the gore go gashetse motho. Maraka a be a methe le mo go tha lemiwago.

- Ditšepu yena o re batho ba khale-khale e be e ditheela, ba be ba tha khone gore ge pula e na, mabele e le a manntsi, ba be ba tha boloke; ba be ba the na maano a go bokella mabele. Ditšepu o re methene ya ge go thene Makhowa e bile moe batho ba bonago gore ba ka khona go boloka mabele le gona methene yoo go thile
34. Makhowa ba bone gore ba phela bophelo bja bokaone. Makhowa ba be ba khona gore ge thala e thene lefathene la Makhutšwi bona ba be ba thisetša batho mabele gore basoto ba reke. Le lehono re bona gore Makhowa ba thusa ditsiwana, ka go rekisa mabele le maupi le dikobo. Khale-khale ditsiwana di be di re ge di ethela ka nthone di gotše mollo gore ba thekamele ge ba e thela. Methene yeno ba bona bokaone ka baka la gore Makhowa ba khaiswi le batho moe ba bekang ba ya go nyaka lapae levenkelene. Khale-khale batho ba be ba apara mekhopa le go kwara ba be ba kwara yona mekhopa
35. ba ba thenago khomo goba pudi e be e le bona bathophege, gape ba be ba loga magogo gore bosego ba apare ona le ge go le bjalo ba bangwe ba be ba tha khone ge loga, le yona methene yeno ga se batho ba banntsi ba ba khonago go loga Magogo fela be be ba thusa ke gore ba gotsetse mollo o mogolo, ba khope melora ya mollō ba ale moe ba thilego ethela gona, ba be ba ala yona melora ya mollō e le lona legogo la gona. Methene yeno ga go na batho ba ba tha elelago gedimo ga melora fela ba bangwe bona ba tha
36. thekametša mollō ka moe ba e thelago ka gona kudu ba ba tholo be thela dinthone ka go thoka batho ba ba ka ba rakelang diaparo. Ke bona batho bao lehono ba rego ge ba ethela ba gotša mello ka dinthone kudu ge e le nako ya marega, fela bokaone bo gona go bona ka gore ba bangwe ba thologa ba kwafe, go ya go shoma ba bangwe matho a bona ga ba rate gore ba bonane le lekhowa, bona ba re Makhowa ga ba loka ba na ba swaba lehono kudu ba ba thenego thekolo bona ga ba tshabane le Makhowa, ge ba bone lekhowa le khaiswi ga lona ba ba tamela gore ba bonane le ona Makhowa.